



Република Србија
PATEL
Републичка агенција за
електронске комуникације



AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST

Република Србија - Републичка
Агенција за електронске комуникације-Београд

ПРИМЉЕНО: 22-06-2012

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
КАБ	3483	5/12	

Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
BODGORICA

Primljeno: 22. 06. 2012 god

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0102	3513/1		

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

IZMEĐU

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
REPUBLIKE SRBIJE

I

AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU
DJELATNOST CRNE GORE

Republička agencija za elektronske komunikacije Republike Srbije (RATEL) i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), u daljem tekstu „Potpisnice“;

Nastavljajući da proširuju prijateljske odnose na osnovu jednakosti i međusobne koristi,

Shvatajući značaj koji elektronske komunikacione usluge imaju za društveni i ekonomski prosperitet u obje zemlje,

Imajući u vidu:

- a. Zajedničke osnove za planove i programe i njihovu spremnost da održavaju redovne kontakte i da razvijaju praktičnu saradnju po pitanjima koja se odnose na elektronske komunikacione usluge,
- b. Koristi koje RATEL i EKIP mogu imati od saradnje dva regulatorna tijela po pitanjima koja se odnose na razmjenu informacija, iskustva i dokumenata vezanih za razvoj regulacije elektronskih komunikacionih usluga u obje zemlje.

Uvjereni da je potrebna i poželjna veća saradnja između ova dva tijela, Potpisnice Memoranduma o razumijevanju ovim dokumentom izražavaju saglasnost da sarađuju u cilju razmjene informacija i iskustva, kao što slijedi:

Član 1

Potpisnice će redovno razmjenjivati informacije koje se odnose na razvoj politike i strategija elektronskih komunikacija u svojim zemljama.

Član 2

Potpisnice će redovno razmjenjivati informacije o svojim nacionalnim zakonima i propisima iz oblasti elektronskih komunikacija, uključujući i sve njihove izmjene i dopune.

Član 3

Potpisnice će razmjenjivati sve javno dostupne podatke o svojim aktivnostima i nacionalnim tržištima elektronskih komunikacija. Dostavljeni podaci će se ažurirati svake godine.

Član 4

Stručne delegacije se mogu razmjenjivati redovno ili po potrebi, ad hoc, za proučavanje tehničkih, pravnih i drugih aspekata regulatornih aktivnosti na nacionalnom nivou.

Član 5

Potpisnice će, po potrebi, jedna drugu obavještavati i pozivati na međunarodne simpozijume i konferencije koje se organizuju pod njihovim pokroviteljstvom.

Član 6

Visoki predstavnici Potpisnica Memoranduma će se redovno sastajati radi konsultacija i razmatranja primjene predmetnog Memoranduma, da bi utvrdili prioritete saradnje za naredni period, razmijenili mišljenja i preduzeli, po potrebi, zajedničke aktivnosti i zauzeli zajedničke stavove na evropskim i međunarodnim forumima i u organizacijama koji se odnose na sektor komunikacija.

Član 7

Potpisnice će jednom u dvije godine razmatrati rezultate i saradnju po ovom Memorandumu o razumijevanju. Po potrebi, Potpisnice će razmotriti potrebu za poboljšanjem saradnje i dati odgovarajuće prijedloge za izmjenu djelokruga ovog Memoranduma o razumijevanju.

Član 8

Realizacija saradnje u skladu sa ovim Memorandumom o razumjevanju će zavistiti od raspoloživih sredstava i resursa Potpisnica. Svaka Potpisnica će snositi troškove sopstvenih aktivnosti predviđenih ovim Memorandumom o razumjevanju.

Član 9

Potpisnice mogu da podstiču institucije i privredna društva u svojim zemljama da ispitaju mogućnosti zajedničkog investiranja.

Član 10

Informacije koje Ugovorne strane razmijene u okviru međusobne saradnje ne mogu biti pružene trećim licima bez pisane saglasnosti regulatornog tijela koje je izvor informacija.

Član 11

Odredbe ovog Memoranduma nijesu pravno obavezujuće za Potpisnice, neće se tumačiti kao sporazum po međunarodnom pravu i povlačiti prava i obaveze iz oblasti međunarodnog prava.

Član 12

Uz saglasnost obje Potpisnice, u Memorandum se mogu unijeti izmjene i dopune, koji će se dokumentovati kao protokoli i biti sastavni dio ovog Memoranduma.

Član 13

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu danom potpisivanja i može ga raskinuti bilo koja strana jedan (1) mjesec dana po dostavi pismenog obavještenja o tome drugoj strani.

Potpisan u Podgorici na dan 22.06.2012. godine u dva originalna primjerka od kojih će svaki biti na zvaničnim jezicima ovih zemalja – srpskom, prema Ustavu Republike Srbije, crnogorskom, prema Ustavu Crne Gore, i na engleskom, s tim što su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju da dođe do nekog odstupanja, za potrebe tumačenja ovog Memoranduma važiće engleska verzija teksta.

U ime Republičke agencije za
elektronske komunikacije
Republike Srbije



Dr Milan Janković
Direktor

U ime Agencije za elektronske
komunikacije i poštansku djelatnost
Crne Gore



Dr Saleta Đurović
Predsjednik Savjeta